



7/22 Union College.

P.O. Box 3541, Johannesburg

31 OCT 1938

Ref. No. K32/22

Name Bailey Mogorosi

Address Bantu United School, G.P.M. Victor, Erfedde, P.O. Bloemfontein.

Date 27 X 38

Subject *Thorišo ya dibatano*

Lecture No *Thorišo ya dibatano*

PP-1-2

s. 128 Thorišo ya dibatano Life in old Basutoland

128

Netlhung ja bogologolo ja makgea a ise a nitlha na sehatsing ja sesotho, batho ba ne ip tshela ka boima jo bogolo trata ka nitlha ea dibatanatse tse neng di bolasa batho. Gona go na le diphiri, diphiritshoana, di nkae le ditau. Batho ba ne ba tsamaisa ka marumo le metsoi ka goe ba ne ba sena ditlhololo. Thiritshoane ene e tsenelisa itho boigo 'ha ka roietse. E ne e na le botlhale jo go bolasa batho ka gonne ene ere ha e tsena mo thung boiso; e hetsi e tse monna e tlogela moradi, gonne e itse goe ha e tsele monna, moradi e ene e tlaa tsa go mo tsala hela ka ite go go tshala. E ne e re ha e tla, e tla e gakeisa e tla e humanya meno. Batho ba ne ba e senogile me ba tsa dihata mo tse ga matla tse ba rolalane mo go dimo ga tsone boigo. Pape ene e le, sechele tota gonne e ne e re ha e tsena mo thung na e hitshela batho ba tshela ka go dimo ga dikate ise, e ne e sa ite go shela ka godimo le ha e utisa nenqo or batho. Se saone, e ne e se go shela-shela, ha hatshe hila e ntsa e bako tla e hatara e thungya meno na bogale jo bogolo. Me batho ba ne ba tshela e tshela ka leumo ba le ka godimo ga seh tsa. Ba ne ba na le marumo a a divetsoeng go tshela diphiritshoane hila. Netlhung seo go se go sena, diphiritsho mo bathung. E ne ere le ha diphiritshoane, e sego tse mo'na, ba tlangoe ba se ba sa haka ba mothusa, ba ne ba tsena go re e tlaa re na e mo tlogela e re e tsala mongoe or tse gape. E ne e tsenela mathe mo mag etung a tse. E ne e re ha e tsele motha, e tshutse ha e se e se haka tsajana. Motha e e re, e re ha e mmeile ha hatshe e tshutse a goe a re: ka mpala. Ha e mo tsala gape a re: tsenela. Thiritshoane e mma e mon tso. E ne e tsenela mathe or trata gonne e ne e re ha e tla e leleka motha. me a siel mo tlung e tlaa se ka goe e re ha e tsena mo thung leragō ye tlangoe fore e sae. Ke fore e le metse, ja seheng. Batho ba tlangoe ba ne ba sena marago a jelo e the diphiri, Phiritshoane

Khutshwane e ne e kgaola le batho dikō e e ja le lina.
 Mosadi eo monage ea na la na bitlha e dula no thung astoile
 ngoana le monyane a ma amisa. Ea vula ka a lona e tona
 mo kgongy la e nala ngana ere. O seka ea tsoa r na tsoa
 ngana ke eo. Ina a dira gore e tsee ngoana me ena
 tōne go sia. Ea tsoa ngana ea sia ka ere. Shim e ngae
 ke ee tona. Eona e mmele o monaga. Ene e sa tselele
 batho me matlung baaga, me sa cone ene e li go bolaca motho ka e
 kobana se cone mo pagang le gona e boloi thata. ekhoe e ne cholara
 vadisa thata ka sa ditse tsoa pagang le batho ka sa tramalang
 ka pagang ere e sa bolaca. Ene e ratile go dula no godimo ga
 ditshane me ere ka motho a ka e shere e me tlole. Eane go tse-
 ce maano a cone. Genne e ne e bolaca motho ka a le shafama
 matlhong, me na sa a sa l shere ga e mmele. ekhoe ga e
 ja motho ka, cone ka ga matloa le me akia letlalo ja thoga
 me e mo apesa ka cone no matlhong, me motho a shoe. Eitau le
 tsoe di ja dii ja batho le dikomo. Batho bone ba tramala ka
 marumo fela sa sa go bula dirgomo gongwe bone sa ite
 gore ka ba katiogela ipanumole metsoe ka gae; e tsoa ve
 ha sa thasela ba tsa thoka se sa e voding ka khone,
 sa tsa thogela dirgomo no sa basie. Pane ka tse sa ee go di
 tsona me ba di thabe ka matsoe e e tsoitsaeng ka chipu la
 amoga. ba di thabe ka lorumo sa di tsoa. Tau ke
 sebatana se se thata me sa re ba sa le dintsa tse di e
 bolang, me se cone sa di thuse ka marumo.

end s 128